

Dzidzot e nye 'mesi dia be

traduit de « Heureux celui qui n'aspire qu'à suivre en paix le Seigneur ! »

♩ = 90

mf

1. Dzi-dzo - t e nye 'me - si dia be Yea - no 'Fe-
 2. Kplo-la nyui, si le e - y m la Tsoa ba - bla-
 3. 'Fe-t , w  a - b  tsy a e - dzi : Du - w  ko

to yo-me kpooh ! Ye - su he - ne kple L  - l  fe
 wo ka - t  ne. Nu - te - fe - to sia Na w  - lia
 w  - zio-na do. Fu - t a de to dee, Ke l  - ngo

dizi, 'Ye nu - sia - nu hea Nyui va - na ne,
 ke. E - ye w  - nyro ne Kple dzo ye - ye,
 la M a - wo da - na fu : W o mo la kl ,

'Ye nu - sia - nu hea Nyui va - na ne.
 E - ye w  - nyro ne Kple dzo ye - ye.
 M a - wo da - na fu : W o mo la kl .